



**Khumbul'ekhaya**

EMISA • NKA MOHATO • TLALEHA



**MINERALS COUNCIL**  
SOUTH AFRICA

# Tlaleha dingongoreho kaofela tsa polokeho le bophelo ho suphavaesa ya lona

- Mathata a kgaello ya thepa kapa matheriale
- Dikotsi dife kapa dife tse mabapi le polokeho le bophelo
- Mang kapa mang ya o qobellang hore o etse mosebetsi ka mekgwa e kgaoletsang
- Dipakane tsa tlhahiso ya mosebetsi tse qobellang ho sebedisa mekgwa e kgaoletsang



Bontsha tshehetso ya hao ho Facebook le Twitter:

**#Safety&HealthFirst #Khumbul'Ekhaya #RememberHome**